

Na Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG“, br. 40/08, 86/09, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21, 152/22, 28/23, 125/23 i 88/224), broj _____ od _____ 2025. godine, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Milan Zečević i Jovan Subotić, Ministarstvo finansija, daje sljedeće

M I Š L J E N J E

Predlogom zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG“, br. 40/08, 86/09, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21, 152/22, 28/23, 125/23 i 88/24) poslanici Milan Zečević i Jovan Subotić predlažu preciznije definisanje termina ulaganja u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti na način da ista predstavljaju sticanje udjela ili akcija u subjekte poljoprivredne djelatnosti.

Takođe, radi obezbjeđivanja istog tretmana, uslova i rokova svim poreskim obveznicima, poslanici predlažu da rokovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u slučaju reinvestiranja i ulaganja budu isti, odnosno da se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje na osnovu zahtjeva poreskog obveznika, koji se podnosi nadležnom poreskom organu u roku od 60 dana od izvršenog reinvestiranja, odnosno ulaganja, a najkasnije do kraja oktobra fiskalne godine u kojoj je izvršeno reinvestiranje, odnosno ulaganje.

Radi usklađivanja sa pravilima državne pomoći, poslanici predlažu preciznije definisanje vremenskog perioda na koji se odnosi izjava o bilo kojoj drugoj primljenoj državnoj pomoći, odnosno tokom prethodne tri fiskalne godine. Pored navedenog, a imajući u vidu da cilj Komisije koju formira Vlada Crne Gore nije samo kontrola korišćenja prava na navedena poreska oslobođenja, već i davanje predloga za sticanje prava na poresko oslobođenje, predložu da radii davanja predloga za sticanje prava na poresko oslobođenje i kontrole korišćenja prava na poresko oslobođenje iz člana 31d ovog zakona Vlada Crne Gore obrazuje komisiju, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede.

Istovremeno se predlaže da odredbe ovog zakona stupe na snagu 1. januara 2026. godine.

U odnosu na Predlog zakona, ukazujemo da je odredbama člana 31d važećeg zakona propisano da se pavnom licu koje reinvestira sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte obračunati porez na dobit umanjuje se za iznos reinvestiranih sredstava, dok se pravnom licu koje ulaže sredstva u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti obračunati porez na dobit umanjuje se za iznos uložених sredstava. Ukupan iznos navedenih poreskih oslobođenja za period od tri godine ne može da bude veći od 300.000 eura.

Navedena poreska oslobođenja predstavljaju jednu od mjera Fiskalne strategije 2024-2027, sa ciljem da stratešku razvojnu granu poljoprivrede učinimo dodatno konkurentnijom.

Takođe, važećim zakonom pravo na poresko oslobođenje za pravno lice koje reinvestira sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte ostvaruje se na osnovu zahtjeva poreskog obveznika, koji se podnosi nadležnom poreskom organu u roku od 60 dana od isteka fiskalne godine iz koje se dobit reinvestira, dok se pravo na poresko oslobođenje za pravno lice koje ulaže sredstva u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti ostvaruje na osnovu zahtjeva poreskog obveznika, koji se podnosi nadležnom poreskom organu u roku od 60 dana od izvršenog ulaganja. Navedeni poreski obveznici su dužni da za period korišćenja poreskog oslobođenja podnesu nadležnom poreskom organu izjavu o bilo kojoj drugoj državnoj pomoći primljenoj tokom prethodnih fiskalnih godina.

Važno je istaći da je na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list CG“, broj 88/24) Ministarstvo finansija donijelo Pravilnik o bližem načinu

korišćenja prava na poresko oslobođenje pravnom licu koje reinvestira sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte, odnosno koje ulaže sredstva u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti, obliku i sadržini zahtjeva za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje i obrascu izjave o primljenoj državnoj pomoći („Službeni list CG“, broj 31/25), kao i Instrukciju za postupanjem po zahtjevima u vezi primjene poreskih oslobođenja pravnom licu koje reinvestira sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte, odnosno koje ulaže sredstva u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti.

Imajući u vidu da su važećim zakonskim rješenjima dati različiti rokovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u slučaju reinvestiranja i ulaganja, a da cilj uvođenja poreskih olakšica za poljoprivredu je bio povećanje ulaganja i razvoja ove značajne industrijske grane, smatramo opravdanim predlaganjem istih rokova na način da se zahtjevi podnose nadležnom poreskom organu u roku od 60 dana od izvršenog reinvestiranja, odnosno ulaganja, a najkasnije do kraja oktobra fiskalne godine u kojoj je izvršeno reinvestiranje, odnosno ulaganje. Takođe, ukazujemo da je predlog poslanika u vezi preciznijeg definisanja termina ulaganje u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti kao i vremenskog perioda na koji se odnosi izjava o bilo kojoj drugoj primljenoj državnoj pomoći, u skladu sa naprijed navedenom Instrukcijom koju je Ministarstvo donijelo.

U dijelu koji se odnosi na formiranje Komisije koju Vlada Crne Gore formira na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, ukazujemo da u skladu sa navedenom Instrukcijom, zadatak komisije nije samo kontrola korišćenja prava na poresko oslobođenje već i da, na osnovu zahtjeva i dostavljenih dokaza od strane nadležnog poreskog organa, sačini zapisnik sa predlogom za sticanje prava na poresko oslobođenje.

Na osnovu iznijetog, smatramo da Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG“, br. 40/08, 86/09, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21, 152/22, 28/23, 125/23 i 88/24), koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Milan Zečević i Jovan Subotić, treba prihvatiti.

Podgorica, _____ 2025. godine



**Ministar,
Novica Vuković**